



Future-proofing our children

Tlhomamiso 2

Setlhogo: Kolobetso ka mowa o Boitshepho

Mokaedi wa motsadi

Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesega mo **Kolobetso ka Mowa o Boitshepho** Tlhomamiso 2 thuto.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
1	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p>https://bit.ly/3NACSSHS</p>
2	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe • Pena, metako le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa 2).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>



Go ruta thuto ya bathomamisiwa mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelera ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
4	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. Sekai: Nnang mo tafoleng.
5	Bala thuto. E bale gape gore o e tthaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tthaloganye botoka.
6	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.
7	Tthaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8	Ruta ngwana wa gago thuto.
9	Supegetsa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa
10	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso (Le nna ke batla go.....)
11	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Ava

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:


1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya bathomamisiwa 2.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tthaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tthothomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng.
4. Itshwaraaganye le mogokaganyi wa sekolo sa tshipi kana morutabana wa Bathomamisiwa 2 go go fa kitso e nngwe.



Thuto

Setlhogo	Kolobetso ka Mowa o Boitshepho
Dikwalo	<ul style="list-style-type: none">• Ditiro 1 vs. 4 – 8• Ditiro 2 vs. 1 – 4• Ditiro 8 vs. 15 – 17• Mataeo 28 vs. 19 -20• Johane 3 vs. 5• 2 Bakorintha 5 vs.17• Jakobe 1 vs.18• Baefeso 4 vs.13• Johane 14 vs.3

Maikaelelo a thuto	<p>Maikaelelo a thuto e ke:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Batlhomamisiwa ba dumela gore ka tsalo sesha ya metsi le Mowa<ol style="list-style-type: none">a) Motho o nna ngwana wa Modimo, leb) Ba amogela tshwanelo ya go nna batsalwa pelec) Ba amogele tsholofetso ya isago ya kgalalelo.
---------------------------	--

 Notes



Tshoboko ya thuto:

Moya o Boitshepho o ne wa gologela mo go Jeso jaaka leeba fa Johane a sena go mo kolobetsa. O ne a amogela Moya o Boitshepho ka tllhamalalo go tswa ko go Rraagwe (cf. Mataeo 3: 16 le Luke 3: 22).

Ka Pentakoste, modumo o ne wa tswa legodimong o tshwana wa phefo e e maatla. Diteme tsa molelo di ne tsa bonala mo badumeding ba ba neng ba phuthegile. Moya o Boitshepho o ne wa tshologela mo go botlhe ba ba neng ba phuthegile jaaka Morena a ne a laotse (cf. Ditiro 1: 4–8 le 2: 1–4).

Mo kerekeng ya pele, Ba Apostole ba ne ba aba mpho ya Moya o Boitshepho ka go baya diatla le thapelo.

Tsatsi jeno ba Apostolo ba ba tshelang ba dira mo New Apostolic Church; Ba kana batho ba ba dumelang lefatshe ka bophara ka mpho ya Moya o Boitshepho.

Fa a rapela mo Apostolo o baya diatla mo mothing a bo a re, “Amogela Moya o o Boitshepho mo leineng la Modimo Rara, Morwa le Moya o o Boitshepho.”

Morena Jeso o ne a raya Nicodemus a re, “Ammaaruri key a go raya, ha motho a sa tsalwe ka metsi le Moya o o Boitshepho, ga a kake a tsena mo bogosing jwa Modimo” (Johane 3: 5).

Ka gore re na le Moya o o Boitshepho, re tshwanetse go rata Rraarona wa ko legodimong, re reetse lefoko la Modimo, re bo re tshele ka lone. Re tshwanetse go nna re bereka ditiro tse di farologanyeng mo ntung ya Modimo, Re rapele e bile re nne re ithute go le gontsi ka Modimo.

Re le ban aba Modimo re na le mabaka otlhe a go nna re ipela. Re na le rraarona wa ko legodimong yo o kgathalang ka rona mo go tsa lefatshe, godimo ga tsotlhe le mo go tsa semowa.

Thuto e e raya eng mo go rona tsatsi jeno?

Re ithutile mo thutong e gore:

- Ba Apostolo ba ba tshelang ba aba Moya o o Boitshepho jaaka o ne o dirwa ke barutwana.
- O tshwanetse go kolobediwa mme o amogele Moya o Boitshepho ka Mo Apostolo, go nna ngwana wa Modimo.
- Re nna “Sebupiwa se sesha” ha re sena go kolobediwa ka metsi le Moya o o Boitshepho mme re tshwanetse go o godisa mo go ronaka go bereka mo ntlung ya Modimo.
- Re tshwanetse go bona boitumelo mo tirong ya Modimo jaaka re emetse go tla ga ga Jeso.



Dipotso tse re ka di botsang:

1. Jeso o amogetse Mowa o o Boitshepho jang?

Karabo: Moya o o Boitshepho o ne wa gologela mo go Jeso jaaka leeba fa Johane a sena go mo kolobetsa ka metsi.

2. Moya o o Boitshepho o tshologile leng mo Jerusalema?

Karabo: Ka letsatsi la Pentakoste

3. Moya o o Boitshepho o tshologile jang ka Pentakoste?

Karabo: Modumo o dule ko legodimong jaaka phefo e e maatla. Diteme tsa molelo di ne tsa bonala mo go b aba neng ba phuthegile.

4. Mewa e amogela jang mpho ya Moya o o Boitshepho mo malatsing a?

Karabo: Ka peo diatla ke Ba Apostolo ba ba tshelang

5. Motho o ka tsena jang mo bogosing jwa Modimo?

Karabo: Ka kolobetso ya metsi le Mowa o o Boitshepho

6. Ngwana wa Modimo yo o kolobeditsweng ka metsi le Mowa o o Boitshepho o tshwanetse go tshela jang?

Karabo: Re tshwanetse go rata rraarona wa Legodimo, Re reetse lefoko la Modimo, re bo re tshele ka lone.

Re tshwanetse go bereka ditiro tse di farologanyeng mo ntung ya Modimo, Re rapele ebile re ithute go le gontsi ka Modimo.





Dintlha tse dingwe go Batsadi

1. Ditiro tse di tshwanetseng go dirwa mo lekwalong la ngwana wa mo tlhomamisiwa. Ke karolo ya thuto 22. E tshwanetse go dirwa morago ga thuto, kana le e dira mmogo le ngwana
2. E le tiro e tla tseelwang ko lapeng, ngwana wag ago o tshwanetse go ithuta maitlamo a tumelo ya rona a robang bobedi.

Mafoko a ntse jaana:

Ke dumela gore b aba kolobeditsweng ka metsi ba tshwanetse go, amogela mpho ya Mowa o o Boitshepho ka Moapostolo go nna bana ba Modimo le go nna le tshwanelo ya go nna batsalwa pele.

Bathomamisiwa ba tshwanetse go itse maitlamo a tumelo kana go tthalosa gore a raya eng ka nako e ba fetsang dithuto tsa bone



Thapelo ya ga rre le mme e tshwanetse go rapelwa pele ga thuto:

Modimo o rategang, ke lebogela letsatsi le

Segofatsa batsadi le bana botlhe

Mma re ikutlwele boleng teng jwa gago

Segofatsa thuto e re yang go e amogela

Re kopa o re rute go go direla

Re thuse go dira thato ya gago

Gore re golele gaufi le wena

Romela Jeso go tla go re tsaya

Mme re bo re ipaakanyeditse go mo kgatlhantsha- Amen